بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY

މައުލޫމާތު ޝީޓް

1. ބީލަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު		
1.1 އިޢުލާން	ނަންބަރު	(IUL)220-AS/1/2022/70
	އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް	30 އޮގަސްޓު 2022
1.2 އަންދާސިއްޔާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް	ތަން	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި)
	އެޑްރެސް	އަމީނީމަގު، މާލެ 20379، ދިވެހިރާއްޖެ
	ތާރީޚް	07 ސެޕްޓެންބަރު 2022
	ވަގުތު	15:00
1.3 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު		ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް
ތާރީޚް		30 އޮގަސްޓު 2022

2.	އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
2.1	މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.2	ބީލަމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ procurement@mira.gov.mv އަށް އީ-މެއިލް ކުރުމުން އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އެފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ފޯން މެދުވެރިކޮށް ނަމަ 3339513 / 3020478 ގުޅުއްވުމުން އެ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.
2.3	ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބީލަން ހުށަހެޅުން ހަމަޖެއްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
2.4	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
2.5	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 01 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް ބީލަމުގައި ބޭނުން އަގުތަކެއް އޮޕްޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެއްބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
2.6	ބީލަން ހުށަހެޅުއްވާނީ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައަކަށް އަޅުއްވައިގެންނެވެ، އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ. ("ބީލަން ކަރުދާސް" "އިޢުލާން ނަންބަރު" "ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްގެ ނަން" "ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚާ ގަޑި") މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2.7	ބީލަން ހުށަހަޅަން ހަމަޖެއްސާފައިވާ ތާރީޚް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައެވެ.
2.8	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހަންވާނީ ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުން ދޭ މުއްދަތު ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތަކުގައި އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މި މުއްދަތު އެޑްޖަސްޓުކޮށް ގުނާނީ ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
2.9	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބީލަންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ބީލަމުގެ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްގައި ނަމަވެސް ބީލަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގުތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމަށް ނަމަ، ނުވަތަ އިސްލާހުގެނައުމާ އިދާރީ ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2.10	މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު K/CIR/2019/27-13 (04 ޖުލައި 2019) ދާއިރާތަކުގެ ސަރކިއުލަރގައި ވާގޮތުގެމަތިން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި، ކުޑަ އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
2.11	ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިދާނެ، އެޑެންޑަމެއް (އިޞްލާހު) ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ އެޑެންޑަމެއް މައުލޫމާތު ކުރުމުގެ ބައެއްވެ. އަދި އެ އެޑެންޑަމް ބީލަން ހުށަހަޅަން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

3.	**އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު**
3.1	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ބައިކޮށެވެ. އެއީ ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާ އާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ މި ދެ ބައެވެ.
3.2	ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ބީލަންތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި މި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާއަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
3.3	މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ ފަރާތެއް ޚިޔާރުކުރުމުގައި ބެލެނީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުން، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

.4	ބިޑަރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ)
4.1	މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

.5	އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
5.1	ބިޑަށް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދާހުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެވެ.
5.2	މި މަސައްކަތުގައި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމުގެ ބޭސިކް، މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

.6	ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން
6.1	ބިޑުގެ އަގު ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚު، ބިޑާއި/އިޢުލާނުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އަދި ސާވިސްފީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު (ސާވިސްފީ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ޖަމާކުރަންޖެހޭ ބިޑްފޮށިތަކަށް)، ވެއްޖެކަމަށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއްގެ ފުލް ސްޕެސިފިކޭޝަން، ހިމެނުމާއި އަގު، ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު އަދި ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 90 ދުވަސް ކަމަށްވާންވާނެއެވެ. (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ޓެމްޕްލޭޓެއް ނޫން ކޯޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)
6.2	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރައްވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
6.3	ކުރީ އަދި ގުޑްސްޓޭންޑިންގ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
6.4	ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް) މި ލިޔުންތަކަކީ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލިޔުންތަކެވެ.
6.5	ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ)
6.6	މި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ދޫކުރެވިފައި 3 މަސް ހަމަނުވާ).
6.7	ބިޑުގެ އަގު -/500,000ރ (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ގަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/25,000ރ (ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޖަމާކޮށްގެން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 60 ދުވަސް

	ދޭންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގެރެންޓީ ލިޔުން ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ) (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެ ބީލަމެއްގެ އަގު -/500,000ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަކިންނެވެ)
7.	ބީލަން ކާމިޔާބުވުން
7.1	ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް މި އޮފީހުން އަންގާނެއެވެ.
7.2	މި އޮފީހުން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަކަށް އެގްރީމެންޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
7.3	މަސައްކަތުގެ އަގު -/500,000ރ އަށް ވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޒަމާނަތުގެ ގޮތުން ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން 30 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގެރެންޓީ ލިޔުން ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ)
7.4	މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
7.5	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފެށޭނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އޮފީހުން ހުއްދަދީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން މި އޮފީހުން އަންގާތާ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ގެނައުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ 7.2 ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ގެރެންޓީ ނުގެނެސް ލަސްވާ ދުވަސްތައް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފައިވާ ދުވަސްތަކުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY

ޖަދުވަލު 1: މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރާ Xerox ގެ ބައެއް ޕްރިންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ/ކާޓްރިޖްގެ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ސަޕްލައި ތިރީގައިވާ ތަފްސީލާއި އެއްގޮތަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބައާބައިގެން މި އޮތޯރިޓީއަށް ކުރާ އެދުމުތަކަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން.

Xerox 3320 printer Toner/Cartridges (Original)		
Part Number	Items	Qty
106R02306	Xerox 3320 printer Toner/Cartridges (Original)	120

Xerox 3330 printer Toner/Cartridges (Original)		
Part Number	Items	Qty
106R03623	Xerox 3330 printer Toner/Cartridges (Original)	60
101R00555	DRUM CARTRIDGE FOR PHASER 3330, WC 3335, WC 3345 30K	25

Xerox Phaser 5550- (Original)		
Part Number	Items	Qty
106R01294	Black- Toner Cartridge, Phaser 5550, 35K	10
113R00670	Drum Cartridge, 60K, Phaser 5500& 5550	5
109R00732	Maintenance kit Phaser 5550/5500	02

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

Xerox Phaser 7760- (Original)		
Part Number	**Items**	**QTY**
106R01160	Cyan-Toner Cartridge	02
106R01163	Black- Toner Cartridge	02
106R01161	Magenta -Toner Cartridge	02
106R01162	Yellow- Toner Cartridge	02
108R00713	Imaging Unit	03
115R00050	Fuser	02
108R00580	Belt Cleaner Assembly	03
108R00579	Transfer Roller	02
108R00575	Waste Cartridge	03
604K22540	Cyan-Developer Unit	02
604K22550	Black- Developer Unit	02
604K22530	Magenta - Developer Unit	02
604K22520	Yellow- Developer Unit	02

- Bidder should submit Authorization Letter from Xerox/Supplier stating authenticity of consumables·

	އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
70%	އަގު (އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް)
15%	ތަކެތި ޑެލިވަރކުރުވާނެ މުއްދަތު
15%	ތަޖުރިބާ (މީގެ ކުރިން ކޮންފަރާތާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު)

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

ޖަދުވަލު 2: ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް			
1	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން) (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވެސް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)	6.1	
2	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	6.2	
3	ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން	6.3	
5	ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޓެކްސް ޕޭޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ.)	6.5	
6	ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ).	6.6	
7	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)	6.7	

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

ޖަދުވަލު 4: ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބޭންކް ގެރެންޓީ) ނަމޫނާ

WHEREAS, ………………………………………………..*[name of Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Maldives Inland Revenue Authority on ……………………………… …………..for construction of ………………………… …….*[name of Contract]* (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………. *[name of Bank]* of ……… …………………… *[name of country]* having our registered office at ……………………………………………………………………………….. (hereinafter called "the Bank") are bound unto …………………………….*[name of Purchaser]* (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *……………………………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

   (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

   (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

   (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

> * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ……………………. days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK
WITNESS ……………………… SEAL
[signature, name, and address]